GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. OR 891.451
Book No. R 489

N. L. 38.
MGIPC—S1—6 LNL/56—25-7-56—50,000.

NOT TO BE LENT OUT

IMPB0000000050RI

NATIONAL LIBRARY.

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 1 anna will be charged for each day the book is kept beyond a month.

N. L. 44.
MGIPC—S4—39 LNL/56—15-4-57—20,000.

188.c.112.

କବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୃତ

ହନୁମାନ ଚଉତିଶା ।

ଶ୍ରୀମଣିଲାଲ ମହାରାଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ତୃତୀୟବାର ପ୍ରକାଶିତ ।
୮ ସେଣ୍ଟ ଜେମସ ସ୍କୋୟାର, ବହୁବଜାର, କଲିକତା ।

(72)

Printed by M. L. Maharana,
Utkal Press, 8St. James Square,
Bow-Bazar, CALCUTTA.
1919.

ମୂଲ୍ୟ ୫୦/୩ ମାତ୍ର ।

NOT TO BE LENT OUT
IMPERIAL LIBRARY.
NOV -4 1920
Or
891.451
R 489

ହନୁମାନ ଚଉତିଶା ।

ରାଗ କାମୋଦୀ ।

କହେ ଜନକଦୁହିତା ଶୁଣ ପବନସୁତ କରୁଣେ ସିନ୍ଧୁ ପାରି ହେଲୁ । କେମନ୍ତେ ଲଙ୍କେ ଅସି ଖୋଜିଲୁ କେବେ ପଶି କାହୁଁ ମୋ ବାରତା ପାଇଲୁ ରେ । ହନୁମାନ । କି କହିଛନ୍ତି ରଘୁବର । କହ ତୁ ନ କର ଉତ୍ତର । କପିର ବେନଭାଇ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି ରହି କୁଶଳ ପ୍ରଭୁ ମୋ ତାଙ୍କର ରେ । ହନୁମାନ । ୧ ।

ଖସ୍ତ ବରଷା ଶୀତ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଗଣ୍ଡି ଏ କାହିଁ ଘର ନାହିଁ । ଖାଇବାକୁ କେବଳ ବନର ଫଳ ମୂଳ ଖମେଇନ୍ତି ମା ବେନଭାଇ ରେ । ହନୁମାନ । ଖଳ କଥାରେ ରାମ ତୁଣ୍ଡ । ଖଳ ଖାଇଲା ସେ ମଉଡ଼ୀ । ଖୋଜିଣ ମୁନିମାନେ ଯାବୁ ନ ଖାନ୍ତି ଖାନେ ଅଇଲେ ଗଜପଦ ଛନ୍ଦରେ । ହନୁମାନ । ୨ ।

ଗିରି କାନନ ଲତା ବୁଲି ଉତ୍କଅବସ୍ଥା ଅଜ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଏଥୁଁ ହେବ । ଗଲେ ମୁହେଁ ଯୋଗାଇ ମୋ କର୍ମେ ଏ ଅଛଇ ଗଢ଼ିଥିଲା ସିନା

ଦଇବରେ । ହନୁମାନ । ଖାଡ଼େ ବସ୍ତ୍ରର ରଥ କଲି ପିରଜ୍ୟାପଡିଙ୍କି ଯେବଲି । ସ୍ତୁତି ଏ ଅପମାନ ଭେବେ ହେଲ୍ଲ ସଙ୍ଗନ ଢଣାଳ ଫଳ ମୁଁ ଲୁଞ୍ଚିଲରେ । ୩ ।

ସରଣୀ ଶ୍ରୀସୁମର ଶେଜଥିଲେ ପଙ୍ଗର ବଇବ ତାହା ଛଡ଼ାଇଲ୍ଲ । ସଭଏ ନ ଦେଖିଲେ ସାବଲ୍ଲ ହେଉଥିଲେ ବଳ୍ଲେଦ ସହିବା ହୋଇଲାରେ । ହନୁମାନ । ଯୋଇ ବରଣାକାଳେ ସ୍ୱମ । ସନ ସହନ ଖାଡ଼ଭମ । ସେଜ ସଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରେ କୋଦଣ୍ଡ ବାଣ କାନ୍ଧେଁ ସେ କରନ୍ତୁ ବଶ୍ରାମ ରେ । ୪ ।

ଦଣ୍ଡେ ନଜର ଅଧି ଜାଗିଲେ କ୍ଷମାନଧି ଯା ଧନୁ ଟଙ୍କାର ଶୁଣିଲେ । ଅସାଧ୍ୟ ସ୍ୱଜାମାନେ ଭସ୍ମ କରନ୍ତ ମନେ ଧରଣୀ କମ୍ପଇ ବାଣ୍ଟୁଲେ ରେ । ହନୁମାନ । ନ ଯାଇ ଉହନ୍ଥ ଜୀବନ । ଜୀଉଷ ଦେଖି ବଶାନନ । ଦର୍ଭଙ୍କେ ଅଣି ଚଉ ବଧାଚମ୍ଭ ପ୍ରହସ୍ତ ଚଗାଇ ରଖିଛୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ । ୫ ।

ତଭୁର ଶିରୋମଣି ଧନୁକୋଦଣ୍ଡପାଣି ତଉ ସ୍ୱଭକ କଳଧର । ବନ୍ଧୁଲେ ଭବଲସୁ ତଷଲେ ହୋଏ ଜସ୍ଲ କୋଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଉପୁସରେ । ହନୁମାନ । ଧୃତଧାରଙ୍କ ଗୁଣ ସନ୍ତ । ତରୁବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ । ସ୍ୱହୁଁ ସ୍ୱହୁଁ ଲଙ୍କେଶ ସବଂଶେ କଉ ନାଶ ମହିମା କରବେ ପ୍ରକାଶ ରେ । ହନୁମାନ । ୬ ।

ଛଭ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱବଣ ଛଡ଼ଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଣ ଛଳ ଗାହୁଲ ସ୍ୱମଠାରେ । ଢେଳ ସମାନ ହୋଇ ସିଂହେ ବାଦ ଉଆଇ ଛଡ଼ କ ପିବ ତାଙ୍କ ଶରେ ରେ । ହନୁମାନ । ଭେଦବେ ଦଣ୍ଡେ ବଶିଭ । ଛଇଖାଲ ହେବ ଏ ସୁର । ହୁଲିଲ୍ଲ ଫରନାସ୍ତି । ଏଥୁଁ ନୋହିବ ଗାଉ ଛଡଲ୍ଲ ଅପୂର୍ବ ଏହାର ରେ । ୭ ।

ଭଣାଅ ମୋ ଉବନ୍ତ ଜାଣିଲେ ରଘୁନାଥ ସବେ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହ । ଜଣି ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ସବଂଶେ ନାଶି ସଙ୍ଗ ସ୍ୱଉବେ କୁଳର ଦୁଃସହ ରେ । ହନୁମାନ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବେଲେ ଆଣ । ଭାଣ ଉ ଭାବୁ ମୋ ବଚନ । ଭସ୍ମ ବଭସ୍ମ ଦୂର ଶାସ୍ତୁଁ ସ୍ୱକ୍ଷେ ହୋଇ ଭାଭ ସ୍ୱବଣ ଲୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣରେ । ୮ ।

ସାତ୍ତ୍ୱବନରେ କେତେ ମୋର ସ୍ୱାମୀସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ତୋହର ସମାନ । ୯୫ କରଣ ବାଣୀ ଫଳନ ସୁଭ ଉଣି ଅଠରଫକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଗୋ ।

ଠାକୁରାଣୀ । ଯାନ୍ତି ପବନ ମାତ୍ର ବଳ । ଶବଦ ସିନ୍ଧୁର ଉଛୁଳ । ଯେପରେ ତନ ଘୋର ପକ୍ଷ ସୁଅଗଣ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ଉଷକୂଳ ଗୋ । ଠାକୁରାଣୀ । ୯ ।

ନାରାୟଣ ସୁମରି ହେଲ ସମୁଦ୍ର ପାରି ଅଇଲି ରାମ୍ଭର ଛାମୁର । ଜର୍ଜ୍ଜର ଅସ୍ଥି ପ୍ରାଣେ ଅଛନ୍ତି ତେଜୋମୟେ ରାବଣ କେତେକମାତର ଗୋ । ଠାକୁରାଣୀ । ନଷ୍ଟେ ତୋ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣ । ଲଙ୍କା ଜାଳିବେ ରଣରଣ । ନଥେ ମେରୁ ଉଦାର ଦୁଷ୍ଟଦଳନ କରି ଏମନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଜଣ୍ ଗୋ । ୧୦।

ତେଣୁ ଲଙ୍କାପୁରୀ ନେବ ସମୁଦ୍ର ପାରି ମାରି ପାରଇ ରାବଣକୁ । ତାଣ କହିବ କେତେ ହୃଦ ମାତ୍ରଇ ମୋତେ କ ଯୋଦ୍ଧା ରାବଣ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଗୋ ଠାକୁରାଣୀ । ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କରି ପୂଜା । ତାଣ କରଇ ଦେବିଙ୍କ ରଜା । ହିଡାବ ଦଳମିତ ନୁହନ୍ତି ଆଗୋ ମାତ ଆବେଶ ନ ଦେଲେ ହିଲ୍ଲ ଯା ଗୋ । ୧୧ ॥

ଠାକୁର ରଘୁନାଥ ବାଳକ କଲେ ହତ ତା ରକ୍ତ ଏ ତ ବଳବନ୍ତ । ଠିକେ ବଳ ତାହାର ନବ କୋଟି କୁଞ୍ଜର ଏକା କାଣ୍ଡେ କଲେ ହତ ଗୋ । ଠାକୁରାଣୀ । ଠିକେ କମଳା ରମ୍ଭେ ପଡ଼ । ଦଶମୁଖଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ରମ୍ଭେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଏକା ଆଉ କେ ହୋଇବ ଏମନ୍ତ ଗୋ । ୧୨ ।

ତାତ କହିଲେ ରାମ ଶୁଣିଲେ ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କ ଠାବକରି ଆସ । ତାହାଙ୍କ କରେ କାଣ୍ଡ ବାମ କରେ କୋଦଣ୍ଡ ଦାଢି ଆଶିଷ ମୋତ ଦେଇ ଗୋ । ଠାକୁରାଣୀ । କେଉଁ ଅଇଲ ବାସ୍ତବ୍ଧ । କେଉଁ ପଶିଲ ଲଙ୍କପୁରି । ତୁମର ସ୍ୱାନ ହୋଇ ରୂପକୁ ବଦଳାଇ ଲଙ୍କା ବୁଲିଲି କରି କରି ଗୋ । ୧୩ ।

ତୁମ ପଟର ହାଟ କରଛ ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କେ ନାଶିବେ ରାମ୍ଭ ପତ । ହୋଇ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ଲଙ୍କା କରୁଣ ମହା ବଳୀ ବଧ ସେ ଅଜ୍ଞା ମହାପାପ ଗୋ । ଠାକୁରାଣୀ । ତମ ମୁଁ ନ କହୁଛି ମାତ । ତମାଳ ହେବ ହେଷ ପଡ । ତାଙ୍କେ ଜମ୍ବୁ ରାମ୍ଭର ଆଜନ୍ମ ହେବ ଦୂର ଆକେ ରକ୍ଷସ ହେବେ ହତ ଗୋ । ୧୪ ।

ଅଙ୍ଗଦ ଆଦି ଶରପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛନ୍ତି । ଆସ ଶୀଘ୍ର ମାରୁତି ଠାବ କରି ଦେଖିବ ସିନ୍ଧୁ ମାର ଲଙ୍କରୁ ଯତ୍ନ ଗୋ । ଠାକୁରାଣୀ । ଆପଣା କଷ୍ଟାର ନକହୁ । ଅଳପ ତୁମ୍ଭ ଦେଖ ପାଇଁ । ଆସି ଦେଖିବେ ଏହି ଲଙ୍କକୁ କେତେ ପେହି ରଘୁନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାପାଇ ଗୋ । ୧୫

ତାଙ୍କ ଶରଧା ସେତେ ତାଙ୍କୁ କହିବ କେତେ ତୁମ୍ଭ ଚିନ୍ତାରେ ତନୁ କ୍ଷୀଣ । ତାହେ ତାପିତ ଦେହ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ତୋ ଜନୁ ନ ସରଇ ଦିନ ଗୋ । ଠାକୁରାଣୀ । ନୃପତି ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଥାଅ । ଭର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବ ଦେଖ । ତୁମ୍ଭର କଷ୍ଟମାନ କରିବ ନିବେଦନ ଆନ ସନ୍ଦେଶମାନ ଦିଅ ଗୋ । ୧୬ ।

ଶ୍ରବଣୀ କହନ୍ତି ରାକ୍ଷସୀ ନ ଜାଣନ୍ତି ସାଅ ରେ ପବନ କୁମର । ଥିଲି ସେ ଶିରେ ମଣି ହସ୍ତେ ଦେଲେ ପୁଣି ପଙ୍କେଇ ଦେଲେ ତା ହସ୍ତର ସେ । ହନୁମାନ । ଯୋଇବୁ ଚରଣେ ପ୍ରଭୁର । ସ୍ଥିର ମଣିବେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର । ଶୁଦ୍ଧ ସେତେକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ କରି ଭଜନ ଏ ଦେହ ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର ରେ । ୧୭ ।

ଦ୍ୱିମାସ କରି କଣ୍ଠ ଅଛି ସ୍ୱବଶ ଶୁଣ ଦାଶରଥିଙ୍କି ନ ଦେଖିଲେ । ଜନ୍ମିବ ପ୍ରେ ଅଶେଷ ଏ ପ୍ରାଣେ ନାହିଁ ଆଶ କହିବୁ ନାଥଙ୍କୁ ଟି ଭଲେ ରେ ହନୁମାନ । ଦୁଃଖେ କହନ୍ତି ଦେବୀ ସୀତା । ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା । କରଣ କରି ମୁହିଁ ଏତେକ କହିବଇଁ ଦେଖାଅ ଆଣି ମୋ କଲୋ । ୧୮ ।

ଧରଣୀକୁ ଚାହିଁ ଲୁହିସରେ ବହିଲ ଧନକନ୍ତର ଜୋତୁ ହେଲ । ଥିଲ ଲୋଚନ ମୋର ଧାଡାର ଏ ଶରୀର ଲକ୍ଷପ୍ରହରୀ ଜଗୁଅଛ ରେ । ହନୁମାନ । ଧାଇଁ ଅପର କଣାକନ । ଯିବାର କହେ କୁଚଜନ । ଯିବାର ଟାଣୀ ସେତେ କହିଲ ସେହି ମୋତେ ସହି ଯା ରହିଛି ଜୀବନ ରେ । ୧୯ ।

ଜଦା ନୀର ଆହାର ସକଳ ଦେଖି ଦୂର ଯାଉ କେବଳ ରାମନାମ । ଜଣ୍ଟୁ ସେତେ ମୋର ସତ୍ତଣି ସ୍ଥିର ରହଣ ମାରିବେ ଶ୍ରୀରାମ ରେ ହନୁମାନ । ଜଣି ଜଦା ଭୋଜନ ଏହା । ଆଜିବେ ଶସ୍ତ୍ର ମୋର ତାହା । ଜେଇ ପିଲା ମୋର ଜମିଷେ ମୋ ଅନ୍ତର ମଣ୍ଡେ ସୁଜସନ ଅହାରେ । ୨୦ ।

ସିତା ଜନକସୁତ ରଣ ସୁଜସମାଜ ହର କୋଦଣ୍ଡ ଭୁଜାଇଲେ । ପୁରୁଷସିଂହ ରାମ କେବଳ ହେଲେ କ୍ଷମ ଆନ କେ ସ୍ପର୍ଶି ନ ପାରିଲେ ରେ । ହନୁମାନ । ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମ । ପରମ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ନାମ । ପରମାନନ୍ଦ ପାବେ ମୋ ଚିତ୍ତ ଅପ୍ରମାଦେ ସେହି ଚିନ୍ତିବେ ଅହମାନ ରେ । ୨୧ ।

ଫୁଲ-ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରିଛନ୍ତି ଦୀପ ଅଗ୍ନିରେ ହସ୍ତ ଦେଇ । ସେହି କହିଲି ଶୁଣ ସିତାଇ ମୋର ମନ ଅଉସେ ବଞ୍ଚ ହେବେ ନାହିଁ ରେ । ହନୁମାନ । ସେତ କହୁଛି ତୋତେ ଏବେ । ସେହିରୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଠାବେ । ସେହି କହିବୁ ଯାଇଁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ନେଇ ଭେଟିବେ ସେ ପରତେ କରିବେ ରେ । ହନୁମାନ । ୨୨ ।

ବୋଧିଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବେଗେ ଆଣ ଏଠାକୁ ବଳମ୍ବ ଆଉ ନ ସହଇ । ଦାସ୍ତନଖି ବନ୍ଧାଇ ବଳଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ପଶିବେ ଲଙ୍କାରେ ଯେସାଇ ରେ । ହନୁମାନ । ବଶେଷ କି କହିବି ତୋତେ । ଦଶ ଦି ଅନ୍ତୁରେ ସୁଗତେ । ବସ୍ତ୍ର ନ ସହୁ ତୋର ବାବୁ ବାୟୁକୁମର । ମିଳ ରି ରାମର ଅଗ୍ରତେ ରେ ହନୁମାନ । ୨୩ ।

ଲବାଙ୍ଗପାଦେ ନତି, ଦେଇ ସେ ହନୁମନ୍ତ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା । ଲଘୁ ମନୁ ଛାଡ଼ିଣ ସିଉଶିଙ୍ଗେ ଉଠିଣ ଆକାଶପଥରେ ଭ୍ରମିଲା ସେ । ହନୁମାନ । ସ୍ୱକ୍ଷଣକ୍ଷିର ଧାଇଲା । ଉଚ-ଜ୍ୱଦନା ଦୂର କଲା । ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ହଉ ପାଦେ ଉର୍ବର କରି ସ୍ୱହ୍ନଂ ସ୍ୱହ୍ନଂ ଅନ୍ତର ହେଲା ସେ । ହନୁମାନ ।୨୪

ମଣି ମସ୍ତକେ ଧରି ମହା ଉକ୍ଷମ କରି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ମିଳିଲା । ମଉନେ ସ୍ୱଜନାରେ ଅନ୍ୟ ସପରିଷଦେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ସେ । ହନୁମାନ । ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ବସାଇଲେ । ମନରେ ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲେ । ମହୋଦଧି ତରିଲ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କଲି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପଶ୍ୱରିଲେ ସେ । ହନୁମାନ । ୨୫ ।

ଡାମ୍ବେକ ପାଦେ ପଢ଼ି ଅଙ୍ଗଦ ଦ୍ୱିତେ ଉଢ଼ି ଅଭୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଷଇ । ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଲଙ୍କା ଦୂର ହେଲା ଆଶଙ୍କା ଅଶୋକବନେ ଛନ୍ତି ଭର ହେ ବୀରମାନେ । ଜନକନନ୍ଦିନୀ ଦେଖିଲି । ଜନମ ସୁଫଳ ଲଭିଲି । ଜୀବନ ସେବକେଉ ଅଛନ୍ତି ରାମନାମ ଜପିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁସ୍ନ ହେ । ବୀରମାନେ ।୨୬

ସମଙ୍କ ମୁଦ୍ରିକ ଲବଣ ଦଧି ଲାଘି ସମୁନ୍ଦ କହୁଛି ତାଙ୍କର । ରମଣୀମଣି ସିନ୍ଧୁ ଦଶବଦନ-ପୁର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲଣି କଳେବର ହେ ସର-ମାନେ । ଉଥ ଦନୁଜା ପ୍ରବେଶଣ । ବଳିଷ୍ଠ ରୂପକୁ ଧରଣ । ଉଡ଼ି ଦଅନ୍ତି ସଢ଼ ସଢ଼କେ ଉଦ ଉଢ଼ୁ ଉଷସ୍ଥାଣୁଁ ଉଠେ ପୁଣ ହେ । ସରମାନେ ।୧୭।

ଲଙ୍କା ଦହଲ ହେଲେ କପାଳକୁନ୍ତଳେ ଅକ୍ଷୟ ମାଳକୁ ମାରିଲ । ଲଙ୍କପତିର ଶିଷ ପାତିଲ୍ ନାଗପାଶ ଦଇବେ ବନ୍ଧନେ ପଡ଼ିଲ ହେ । ସୁର-ମାନେ । ଲମ୍ଫ ଦେ ଶତେକ ଯୋଜନ । ଲଙ୍କାରେ କଲଣି ଗମନ । ଲଙ୍ଘି ଅଳକି ମୁହିଁ କହୁଛମାଷ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମ କରଦ ଦର୍ଶନ ହେ । ସରମାନେ ।୧୮।

ବେଳେ ତାହାର ହେଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାୟାରେ ମିଳିଲେ ସୁଜା-ମଧୁବନ ଭଙ୍ଗିଲେ ବାରତା ସୁଣି ଖାଇ ସରମାନଙ୍କ ମୁହିଁ ପୁଚ୍ଛନ୍ତେ ହନୁ ଜଣାଇଲେ ସେ । ଠାକୁରାଣୀ । ବନ୍ଧୁର ଜଣ୍ଟେ ଠାବ କଲି । ସନ୍ଦେଶ ସେନ ଲେଉଟିଲି । ଜାନକୀଜାନୁର ଜାନକୀଙ୍କର ସର ସମସ୍ତ ଉଲାଇ ସମିପରେ ମିଳି ସେ । ମହାନନ୍ଦେ । ୧୯ ।

ଶୁଣ ସନ୍ଦେଶମାନ ଦୁହୁଁ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କଲେ । ଖୋଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସୁଗ୍ରୀବ କର ଧରି ପାଖୁଁ ଜେ କଥାରି ପୁଛିଲେ ହେ । ଦୁଭମାନେ । ଶୁଣାଅ ସୀତା ସୁମଙ୍ଗଳ । ଶୁଣି ପ୍ରାଣ ହେଉ ଶୀତଳ । ଶୀଘ୍ରେ ସନ୍ଦେଶମାନ କହେକ ନଚେବନ ପୁରଣ ସର ହନୁମାନ ସେ । ୨୦ ।

ଯାଜର ଶରେପୁଣ ଲଙ୍ଘି ଲଙ୍କା ଭୁବନ ଭ୍ରମି ଆଜ୍ଞାରେ ମୁହିଁ ଗଲି । ସମସ୍ତ ଦେଖା ଶେଷେ ସତବର୍ଣ୍ଣନ ଆସେ ଅଶୋକ ବଣିନେ ମିଳିଲି ହେ । ରଘୁନାଥ । ସୀତା ଦେଖିଲି ଶୋକରରେ । କଟୋଳେ ନଦେଖି କରରେ । ସହସ୍ରାସୁନ୍ଦ ଦେଇ ଅଭିନ୍ନ ପାଶକୁ ଉଠେ ସିଂହାସନ ଉପର ହେ । ରଘୁନାଥ । ୨୧ ।

ଷଷ୍ଠରୁରଶିର ଷଠ ବୃକ୍ଷ ନଷ୍ଟର ପ୍ରେହ୍ଣପାଳକ ମଧୁବନ । ସମୁଦ୍ର ଦାଣ କଲି ସନ୍ତାପ କରାଇଲି ଶୁଣିଭା ମେଘନାଦ ସନ ହେ । ରଘୁନାଥ

ନାଗପାଶେ ବନ୍ଧନେ କଲୁ । ଅନେକ ମାଡ଼ ମରାଇଲ । ଲଞ୍ଜେ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ପୋଡ଼ିଲ ଲଙ୍କା ଭସ୍ମ ହେଲା ହେ । ରଘୁନାଥ । ୩୨

ହନୁ ମସ୍ତକମଣି ଦେଲ ଶ୍ରୀରାମ ପାଣି ହରଷେ ହୃଦ ଲଗା ନେଲେ । ଶୁଭେ ଜାନକୀ ଗୁଣ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷେ ପୁଣ ହନୁକୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିଲେ ହେ । ହନୁମାନ । ବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁହ । ତୋ ସମ ବୀର ଆଉ ନାହିଁ । ଶୁଦ୍ଧବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଆଣିଲୁ ସମାଚାର କହିଲୁ କଥା କେଉଁପାଇ ରେ ହନୁମାନ । ୩୩ ।

ଛାଡ଼ିଲେ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ରା ମାରିବ ଦଶମଥା ସ୍ନେହେ ଦେଲେକ ଅଶେଷ ବସ୍ତ୍ର ଛାର ଏ ଦଶଶିର ଶ୍ରୀଙ୍କ କେତେକେ ମାତର କ୍ଷଣକେ କରିବଇଁ ହତ ସେ ରଘୁନାଥ । ଛାଡ଼ିଲେ ଦୁଇପଦ୍ମ ଅନୁଳ । ରାମେ ଚରଣେ ସିନ୍ଧୁଜଳ । ସମାସାଗର ପାଦେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ବନ୍ଧେ ମାଇଲେ ଦଶ୍ରବାର ବାଳ ପେ ରଘୁନାଥ । ୩୪ ।

IMPB000000005ORI

ରାଗ ଚୋଖି । ଏକତାଳି ।

ଶିଂଶପା ବୃକ୍ଷର ଡାଳେ । ହନୂ ମନେ ମନେ ଗଣେ । ଅଦୃଷ୍ଟେ ଏ ଜାନକୀ ଜନକନନ୍ଦିନୀ ଦେଖିବଇଁ ଦୈବ ଯୋଗେ । ଓ ସ୍ନେହବଳେ । ୧ । ଶୁଖିଛି ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ । ଝରଇ ନୀର ଲୋଚନ । ତେବେହେଁ ଶୋଭନ୍ତି ଉପମା ଦେବାକୁ ନାହିଁନା ସପ୍ତଭୁବନ । ଭାଗ୍ୟ ରତନ । ୨ । ଏହୁ ତ ନ ଜଣେ ପୁଣି । ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଘରଣୀ । ଅସୁର ପୁରେ ଅସୁଖ ଭଜିଛନ୍ତି ଜଗତର ଠାକୁରାଣୀ । ରମଣୀମଣି । ୩ । କହନ୍ତେ ବଂଶାନୁ ଗୁଣ । ଶୁଣିଲେ ଯେତେ ଶ୍ରବଣ । ତରୁରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମର୍କଟ ଗୋଟାଏ କହେ ରାମଙ୍କ ଗୁଣ । ସେ ପୁଣ ପୁଣ । ୪ । କପି ତୁ କାହୁଁ ଅଇଲୁ । ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଧଇଲୁ । ଦୁର୍ବଳ ମୋହର ବହନ କାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କଲୁ । ଯାହା କହିଲୁ । ୫ । ହନୁ କହନ୍ତି ଗୋ ମାତ । ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୂତ । ଏମନ୍ତ କହିଣ ଚରଣ ତଳରେ ପଡ଼ିଲା ଯାଇଁ ଲୁଠନ୍ତ । ସେ ରାମଦୂତ । ୬ । ଶ୍ରୀରାମ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଲେ । ସଙ୍କେତ ମାନ କହିଲେ । ଉମ୍ଭଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଯାକ ଭୋଗୁଅଛୁଁ ଅଞ୍ଜନାସୁତ କହିଲେ । ପ୍ରଭାତ ହେଲେ । ୭ । ରାମ କଲେ ବାଲି ବଧ । ସୁଗ୍ରୀବ ସଙ୍ଗେ ହେଲେ ମିତ୍ର । କୋଟି କୋଟି କପି ମୋହର ସମାନେ ହୋଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ । କହିଲ ସତ । ୮ । ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ ଅଇଲି । ଲଙ୍କା ଗଡ଼ରେ ପଶିଲି । ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ହରାଇ ଥିଲି । ଭଲ ଦେଖିଲି । ୯ । ରାମ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଗିରି । ଶିବେଇନ୍ତି ଭଲେ ଭଇ । ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତେ ଅନେକ ମର୍କଟ ବନ ଗିରି ଛନ୍ତି ପୂରି । ଅନେକ ହରି । ୧୦ । ଅସ ମୋର କନ୍ଧେ ବସ । ସେଠୁ ଯିବ ରାମ ପାଶ । ରାବଣ ସହିତେ ମାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହୋଇବ ନାଶ । କେଶ ସାହସ । ଶୁଣିଣ ଦେବୀ ହରଷ । ହନୁକୁ ବସାଇ ପାଶ । ବୋଲଇ ଦାଶି ଭଣ୍ଡାର କଥା ଶୁଣି ଫଣେନ୍ଦ୍ର ହେଲ ନରାଶ । ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ । ୧୨ ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ।

IMPERIAL LIBRARY.

ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସ ପୁସ୍ତକାଳୟ ।

ଅପ୍ରବଶନ	ଟ॰ ৵	ଭାରତୀୟ	ଟ॰৵
ଅଦଭୁତ ସଂହିତା	ଟ॰ ৵৷	ଭକ୍ତମାଳ ଗୋପଲୀଳା	ଟ॰୵
ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ	ଟ॰ ৵	ଦ୍ରୌପଦୀବସ୍ତ୍ରହରଣ	ଟ॰।৵
ଆରବତ୍ରାଣ ୧ଖଣ୍ଡ	ଟ॰ ୧	ଧର୍ମମଞ୍ଜରୀ	ଟ॰/
ଆରବଧ୍ୟ ସଂଘ	ଟ॰ /	ନବାଂଗର୍ଜ୍ଜ	ଟ॰ ୧
ଉତ୍ତମ ରଂଗାଳ ଶିକ୍ଷା	ଟ॰।৵	ନୂଆଦବୁ	ଟ॰ ୨
କୁହଳ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ	ଟ॰/৷	ନଷ୍ଟଚୋର	ଟ॰ ୨
କେଳଗାତ ଗୀତ	ଟ॰୧୧	ନାଗଦେଷ	ଟ॰ ୧
ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ	ଟ॰।৵৷	ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ	ଟ॰৵৷
କନ୍ଦଟଶାଶା	ଟ॰/॰	ନନ୍ଦସ୍ତୁତି	ଟ॰୧
କମଳାକାନ୍ତ କଣ୍ଠଶା	ଟ॰/৷	ପୁରାଣୁକ	ଟ॰।/
କୋଷଲ୍ୟାରୋଦନ ୧ଖଣ୍ଡ	ଟ॰\৷	ପ୍ରଭାତ ଅନ୍ଧକାର	ଟ॰/
କୋକିଳ ମାଳଣା	ଟ॰ ୧	ପ୍ରସ୍ତାବତି	ଟ॰।/
ଗୋପୀଭାଷା	ଟ॰୧	ବଜ୍ରକାନ୍ତ ପୁଷ୍ପ	ଟ॰।/
ଗୋପାଳଙ୍କ ଚୈତନ	ଟ॰৵	ବର୍ଣ୍ଣନଭଣ୍ଡ ୧ମ ଓ ୨ୟ	ଟ॰॰
ଗଙ୍ଗାମହାତ୍ମ୍ୟ	ଟ॰।୵	ବଣୋଜ୍ଜଳ ୧ମଶିକ୍ଷା	ଟ॰/৷
ଗୁଣସାଗର	ଟ॰৵	ବାଲ୍ମୀକିରାମାୟଣ	ଟ॰৸
ଗଚନଗ୍ରାଣ	ଟ॰ ৷	ବନ୍ଧୁ ପୁରାଣ	ଟ॰ ।
ଗନ୍ଧ ସଭା	ଟ॰ ୨	ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଭୂଗୋଳ	ଟ॰৵
ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ	ଟ ୧୨	ଭଗବୋଷ୍ଠା	ଟ॰/৷
ଛନ୍ଦଲଣା	ଟ॰ ৵	ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ସୁଅଙ୍ଗ	ଟ॰৵৷
ଜଗତ ମେଳା	ଟ॰/	ସୀତା ବଳାଶ	ଟ॰୧୧
ଜାନକୀଶରଣ୍ଣ ବାରମାସ	ଟ॰।৵	ହରନାମ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ	ଟ॰৵৷

ଶ୍ରୀ ନବୀନଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ।

"ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସ" ୮, ଦେଓ ଲେନ ଖୋସ୍ବର, ବହୁବଜାର, କଲିକତା ।

(72) 7
BENGAL LIBRARY